

**PAG AMPO ALANG SA PAGKABEATO NI
TALAHURON JEAN CLAUDE COLIN
NAGMUGNA SA KATILINGBAN NI MA-
RIA**

O Ginoong Dios, kon imong balaanong kabubut-on
na si Jean-Claude Colin, Nagmugna sa Marista,
mamahimong Santo alang sa kahimayaan sa imong
ngalan,
palihug ipakita kanamo karon ang grasya pinaagi sa
iyang pangaliya:

ibungat ang pag-ampo

Kini among gipangayo pinaagi
ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen
Reyna sa Katilingban ni Maria, i-ampo mo kami.

Kon nadawat ninyo ang grasya pianaagi sa pangaliya
ni Padre Colin palihog ipahibalo:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Adunay pagtugot sa simbahan

**PAG AMPO ALANG SA PAGKABEATO NI
TALAHURON JEAN CLAUDE COLIN
NAGMUGNA SA KATILINGBAN NI MA-
RIA**

O Ginoong Dios, kon imong balaanong kabubut-on
na si Jean-Claude Colin, Nagmugna sa Marista,
mamahimong Santo alang sa kahimayaan sa imong
ngalan,
palihug ipakita kanamo karon ang grasya pinaagi sa
iyang pangaliya:

ibungat ang pag-ampo

Kini among gipangayo pinaagi
ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen
Reyna sa Katilingban ni Maria, i-ampo mo kami.

Kon nadawat ninyo ang grasya pianaagi sa pangaliya
ni Padre Colin palihog ipahibalo:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Adunay pagtugot sa simbahan

Cebuano



**PAG AMPO ALANG SA PAGKABEATO NI
TALAHURON JEAN CLAUDE COLIN
NAGMUGNA SA KATILINGBAN NI MA-
RIA**

O Ginoong Dios, kon imong balaanong kabubut-on
na si Jean-Claude Colin, Nagmugna sa Marista,
mamahimong Santo alang sa kahimayaan sa imong
ngalan,
palihug ipakita kanamo karon ang grasya pinaagi sa
iyang pangaliya:

ibungat ang pag-ampo


Kini among gipangayo pinaagi
ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen
Reyna sa Katilingban ni Maria, i-ampo mo kami.

Kon nadawat ninyo ang grasya pianaagi sa pangaliya
ni Padre Colin palihog ipahibalo:


R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Adunay pagtugot sa simbahan

Cebuano



Cebuano



**PAG AMPO ALANG SA PAGKABEATO NI
TALAHURON JEAN CLAUDE COLIN
NAGMUGNA SA KATILINGBAN NI MA-
RIA**

O Ginoong Dios, kon imong balaanong kabubut-on
na si Jean-Claude Colin, Nagmugna sa Marista,
mamahimong Santo alang sa kahimayaan sa imong
ngalan,
palihug ipakita kanamo karon ang grasya pinaagi sa
iyang pangaliya:

ibungat ang pag-ampo


Kini among gipangayo pinaagi
ni Hesu Kristo among Ginoo. Amen
Reyna sa Katilingban ni Maria, i-ampo mo kami.

Kon nadawat ninyo ang grasya pianaagi sa pangaliya
ni Padre Colin palihog ipahibalo:

R P Carlo-Maria Schianchi SM,
Postulator, Padri Maristi
Via Alessandro Poerio 63,
00152 Rome, Italy
Email: postulator@maristsm.org

Adunay pagtugot sa simbahan

Cebuano



ANG NAGSUGOD UG SIYA USA KA PARI

Si Jeane-Claude Colin gipanganak dapit sa St. Bonnet le Troncy, sentro sa Francia niadtong Agosto 07, 1790, sa panahon sa pagsugod sa French Rebolusyon ug sa pagtaas sa kahadlok tungod sa kagubot.

Ang iyang gamay nga pangandoy mao ang mahimong pari sa mga dinaug-daug nga mga tawong katoliko sa iyang Nasud ug siya naordinahan niadtong Hulyo 20, 1816, sa syudad sa Lyons.

Usa ka adlaw isa siya sa mga dose kabuok nga nanaad nga magtukod ug bag-ong relihiyosong pamilya nga magdala sa pangalan ni Maria nga adunay mga sanga nga grupo sa mga madre, brothers, layko ug mga pari.

Ang batang pari nahimong Founder sa Marist Fathers ug nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa pagpadayon sa tanang mga sanga sa Pamilyang Marista.

ANG NAGSUGOD UG SIYA USA KA PARI

Si Jeane-Claude Colin gipanganak dapit sa St. Bonnet le Troncy, sentro sa Francia niadtong Agosto 07, 1790, sa panahon sa pagsugod sa French Rebolusyon ug sa pagtaas sa kahadlok tungod sa kagubot.

Ang iyang gamay nga pangandoy mao ang mahimong pari sa mga dinaug-daug nga mga tawong katoliko sa iyang Nasud ug siya naordinahan niadtong Hulyo 20, 1816, sa syudad sa Lyons.

Usa ka adlaw isa siya sa mga dose kabuok nga nanaad nga magtukod ug bag-ong relihiyosong pamilya nga magdala sa pangalan ni Maria nga adunay mga sanga nga grupo sa mga madre, brothers, layko ug mga pari.

Ang batang pari nahimong Founder sa Marist Fathers ug nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa pagpadayon sa tanang mga sanga sa Pamilyang Marista.

Niadtong 1836, ang sanga nga grupo sa mga pari naangkon ang kadaugan nga maaprobahan sa Holy See sa dihang si Fr. Colin nagpadayag sa iyang plano nga magpadala ug mga misyonaryo, “sa bisan asa nga lagyong baybayon” apil na ang mga sudlunon nga mga misyon sa kasagpan ug kanluran sa Pacifico.

Isip usa ka pari nga nagkadako nga grupo sa mga misyonaryo, Si Fr. Colin nakaangkon ug paghigugma ug respito sa mga nauna nga Marista bisan bata ang Society ni Maria, sa iyang pagdumala isip usa ka superior heneral sa nagkadaghang miyembro, ministriya, ug dili basta-basta nga maimpluwensiya nga mga misyonaryo.

Sa pipila ka katuigon nga nahabilin sa iyang kinabuhi iyaha kining gigahin sa paghuman sa balaud ug konstitusyon sa Marist Fathers ug siya namatay sa La Neylierre niadtong Nobyembre 15, 1875.

Niadtong 1836, ang sanga nga grupo sa mga pari naangkon ang kadaugan nga maaprobahan sa Holy See sa dihang si Fr. Colin nagpadayag sa iyang plano nga magpadala ug mga misyonaryo, “sa bisan asa nga lagyong baybayon” apil na ang mga sudlunon nga mga misyon sa kasagpan ug kanluran sa Pacifico.

Isip usa ka pari nga nagkadako nga grupo sa mga misyonaryo, Si Fr. Colin nakaangkon ug paghigugma ug respito sa mga nauna nga Marista bisan bata ang Society ni Maria, sa iyang pagdumala isip usa ka superior heneral sa nagkadaghang miyembro, ministriya, ug dili basta-basta nga maimpluwensiya nga mga misyonaryo.

Sa pipila ka katuigon nga nahabilin sa iyang kinabuhi iyaha kining gigahin sa paghuman sa balaud ug konstitusyon sa Marist Fathers ug siya namatay sa La Neylierre niadtong Nobyembre 15, 1875.

ANG NAGSUGOD UG SIYA USA KA PARI

Si Jeane-Claude Colin gipanganak dapit sa St. Bonnet le Troncy, sentro sa Francia niadtong Agosto 07, 1790, sa panahon sa pagsugod sa French Rebolusyon ug sa pagtaas sa kahadlok tungod sa kagubot.

Ang iyang gamay nga pangandoy mao ang mahimong pari sa mga dinaug-daug nga mga tawong katoliko sa iyang Nasud ug siya naordinahan niadtong Hulyo 20, 1816, sa syudad sa Lyons.

Usa ka adlaw isa siya sa mga dose kabuok nga nanaad nga magtukod ug bag-ong relihiyosong pamilya nga magdala sa pangalan ni Maria nga adunay mga sanga nga grupo sa mga madre, brothers, layko ug mga pari.

Ang batang pari nahimong Founder sa Marist Fathers ug nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa pagpadayon sa tanang mga sanga sa Pamilyang Marista.

ANG NAGSUGOD UG SIYA USA KA PARI

Si Jeane-Claude Colin gipanganak dapit sa St. Bonnet le Troncy, sentro sa Francia niadtong Agosto 07, 1790, sa panahon sa pagsugod sa French Rebolusyon ug sa pagtaas sa kahadlok tungod sa kagubot.

Ang iyang gamay nga pangandoy mao ang mahimong pari sa mga dinaug-daug nga mga tawong katoliko sa iyang Nasud ug siya naordinahan niadtong Hulyo 20, 1816, sa syudad sa Lyons.

Usa ka adlaw isa siya sa mga dose kabuok nga nanaad nga magtukod ug bag-ong relihiyosong pamilya nga magdala sa pangalan ni Maria nga adunay mga sanga nga grupo sa mga madre, brothers, layko ug mga pari.

Ang batang pari nahimong Founder sa Marist Fathers ug nagtrabaho sa walay kakapoy padulong sa pagpadayon sa tanang mga sanga sa Pamilyang Marista.

Niadtong 1836, ang sanga nga grupo sa mga pari naangkon ang kadaugan nga maaprobahan sa Holy See sa dihang si Fr. Colin nagpadayag sa iyang plano nga magpadala ug mga misyonaryo, “sa bisan asa nga lagyong baybayon” apil na ang mga sudlunon nga mga misyon sa kasagpan ug kanluran sa Pacifico.

Isip usa ka pari nga nagkadako nga grupo sa mga misyonaryo, Si Fr. Colin nakaangkon ug paghigugma ug respito sa mga nauna nga Marista bisan bata ang Society ni Maria, sa iyang pagdumala isip usa ka superior heneral sa nagkadaghang miyembro, ministriya, ug dili basta-basta nga maimpluwensiya nga mga misyonaryo.

Sa pipila ka katuigon nga nahabilin sa iyang kinabuhi iyaha kining gigahin sa paghuman sa balaud ug konstitusyon sa Marist Fathers ug siya namatay sa La Neylierre niadtong Nobyembre 15, 1875.

Niadtong 1836, ang sanga nga grupo sa mga pari naangkon ang kadaugan nga maaprobahan sa Holy See sa dihang si Fr. Colin nagpadayag sa iyang plano nga magpadala ug mga misyonaryo, “sa bisan asa nga lagyong baybayon” apil na ang mga sudlunon nga mga misyon sa kasagpan ug kanluran sa Pacifico.

Isip usa ka pari nga nagkadako nga grupo sa mga misyonaryo, Si Fr. Colin nakaangkon ug paghigugma ug respito sa mga nauna nga Marista bisan bata ang Society ni Maria, sa iyang pagdumala isip usa ka superior heneral sa nagkadaghang miyembro, ministriya, ug dili basta-basta nga maimpluwensiya nga mga misyonaryo.

Sa pipila ka katuigon nga nahabilin sa iyang kinabuhi iyaha kining gigahin sa paghuman sa balaud ug konstitusyon sa Marist Fathers ug siya namatay sa La Neylierre niadtong Nobyembre 15, 1875.